



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovina  
Kanton Sarajevo  
OPĆINA VOGOŠĆA  
OPĆINSKI NAČELNIK



Vogošća, ul. Jošanička, br. 80; tel: 00387 33 586 413, 586-412, fax: 586-418



BROJ JAVNE NABAVKE: 07-14-1933/15

## TENDERSKA DOKUMENTACIJA

### ZA NABAVKU RADOVA

**Izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Hotonj Donji III  
(stari naziv ulice), odnosno Branilaca Hotonja (novi naziv ulice)  
na području Općine Vogošća**

### OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

OPĆINSKI NAČELNIK  
Edin Smajić

Vogošća, 07. 10. 2015. godine

## SADRŽAJ



### OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom organu
2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt
3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovornio organ u sukobu interesa
4. Redni broj nabavke
5. Podaci o postupku javne nabavke

### PODACI O PREDMETU NABAVKE

6. Količina predmeta nabavke
7. Tehničke specifikacije
8. Mjesto izvođenja radova
9. Rok izvođenja radova

### USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

10. Uslovi za kvalifikaciju
11. Ostali uslovi za kvalifikaciju

### PODACI O PONUDI

12. Sadržaj ponude i način pripreme ponude
13. Način dostavljanja ponuda
14. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda
15. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa
16. Način određivanja cijene ponude
17. Valuta ponude
18. Kriterij za dodjelu ugovora
19. Jezik i pismo ponude
20. Rok važenja ponude

### OSTALE INFORMACIJE

21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda
22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
23. Nacrt ugovora

### OSTALI PODACI

24. Bankovna garancija za dobro izvršenje ugovora
25. Podugovaranje
26. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)
27. Preferencijalni tretman domaćeg
28. Rok za donošenje odluke o izboru

### DODATNE INFORMACIJE

29. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije
30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja
31. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata
32. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda
33. Neprirodno niska ponuđena cijena
34. Pouka o pravnom lijeku
35. Tehnički uslovi

### ANEKSI:

- Aneks 2-Obrazac za dostavljanje ponude sa izjavom ponuđača
- Aneks 3-Obrazac za cijenu ponude
- Aneks 4-Obrazac povjerljivih informacija
- Aneks 5-Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona
- Aneks 6-Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona
- Aneks 7-Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona
- Aneks 8-Nacrt ugovora kojem će biti definisani svi ostali uslovi i bitni element ugovora
- Aneks 9-Forma garancije za dobro izvršenje ugovora
- Aneks 10- Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona

## OPĆI PODACI



### 1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Općina Vogošća  
Adresa: Jošanička broj 80  
IDB/JIB: 4200329360001  
Telefon: 033 586 463  
Faks: 033 586 418  
Web adresa: [www.vogosca.ba](http://www.vogosca.ba)

### 2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Kabir Hodžić i Sanjin Korman, telefon 033 586 463, e-mail: [sanjin.korman.24@gmail.com](mailto:sanjin.korman.24@gmail.com) ili u kancelariji broj 19 u zgradi Općine Vogošća.  
Faks: 033 586 418  
Svim ponuđačima će biti omogućen uvid u projektnu dokumentaciju svakim radnim danom od 13:00 do 15:00 sati, u zgradi Općine, I sprat soba broj 19.  
Obilazak terena sa zainteresiranim ponuđačim obaviti će se 21.10.2015. godine u 10:00 sati.

### 3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovornio organ u sukobu interesa

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ može zaključivati ugovore sa svim privrednim subjektima. Ne postoji sukob interesa.

### 4. Redni broj nabavke

Broj nabavke: 07-14-1933/15

### 5. Podaci o postupku javne nabavke

- 5.1. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak
- 5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (sa uključenim PDV-om): 280.000,00 KM
- 5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: radovi
- 5.4. Okvirni sporazum: Ne

## PODACI O PREDMETU NABAVKE

### 1. Opis predmeta nabavke

Predmet nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda u ulici Hotonj Donji III (stari naziv ulice), odnosno Branilaca Hotonja (novi naziv ulice), na području Općine Vogošća.

Oznaka i naziv iz JRJN:

### 6. Količina predmeta nabavke

Količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu 3 tenderske dokumentacije (tehnička specifikacija).

### 7. Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija predmetne nabavke je sastavni dio tenderske dokumentacije i data je kao Aneks 3 tenderske dokumentacije.

### 8. Mjesto izvođenja radova

Mjesto za izvođenje radova je u ulici Hotonj Donji III (stari naziv ulice), odnosno Branilaca Hotonja (novi naziv ulice), na području Općine Vogošća.

## 9. Rok izvođenja radova

Predviđeni rok za izvođenje radova je 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,5% naručениh radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 5% od ukupno ugovorene vrijednosti radova koji su predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

## USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

### 10. Uslovi za kvalifikaciju

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

- a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu izjavu sa potpisom i pečatom ponuđača koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

- a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj



dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke. Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti **u roku od 5 dana**, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.



Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

## **11. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

Što se tiče sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđač mora dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja) ili drugu potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, shodno članu 48. i 51. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeće minimalne uslove:

- a) da je u posljednje tri godine ili od datuma registracije ponuđača realizovao najmanje dva ugovora na poslovima infrastrukture sa pripadajućim objektima ukupne vrijednosti ugovora od minimalno 100.000,00 KM.
- b) obrazovna i profesionalna kvalifikacija izvođača radova
- c) potvrda o građevinskim mašinama i tehničkoj opremi kojom izvođač raspolaže u svrhu izvršenja ugovora

Ponuđač će kao dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti dostaviti izjavu:

- najmanje 5 stalno uposlenih lica u stalnom radnom odnosu sa III stepenom stručne spreme neophodnih za izvođenje navedenih radova, najmanje 1 dipl.inž. građevine ili arhitekture sa položenim stručnim ispitom i 5 godina radnog iskustva u struci, jedno lice koje ispunjava uslove predradnika odnosno poslovođa sa V ili IV stepenom stručne spreme i 5 godina radnog iskustva, najmanje dva uposlenika sa odgovarajućim stepenom za rukovanjem sredstvima rada potrebnim za izvođenjem radova sa odgovarajućim radnim iskustvom.
- da je u posljednje tri godine ili od datuma registracije ponuđača realizovao dva ugovora na poslovima sanacije ili djelimične rekonstrukcije građevinske infrastrukture sa pripadajućim objektima u vrijednosti od minimalno 100.000,00 KM.
- da ima mogućnost pristupa ili osiguran pristup sljedećim tehničkim sredstvima i opremi

koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora, kako slijedi:

Kamion do 10 t nosivosti kom 2,

Kombinovana mašina rovokopač-utovarivač kom 2,

Valjak od 2 tone kom 1, rezač asfalta 1 komad, vibro-žaba 1 komad i ostala neophodna oprema za izvođenje navedenih radova, kao i potvrde o uredno izvršenim ugovorima izdate od strane naručioca radova koje moraju sadržavati sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata
- predmet ugovora i opis izvršenih radova
- vrijednost ugovora
- vrijeme i mjesto izvršenja ugovora
- navode o uredno izvršenim ugovorima.



Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača traži pismeno pojašnjenje za dostavljene reference.

Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije

Sukladno članu 52. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorno tijelo će odbiti ponudu u postupku javne nabavke ako je ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke.

Kao dokaz ponuđač je obavezan dostaviti ovjerenu izjavu datu na obrascu (Aneks) koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

## **PODACI O PONUDI**

### **12. Sadržaj ponude i način pripreme ponude**

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilničnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije.

Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda se dostavlja u originalu a izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemoguću naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalogi. Mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve stranice ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

Ponuda mora sadržavati najmanje dokumentaciju koja je prethodno navedena kao i Aneks:

ANEKSI:

Aneks 2-Obrazac za dostavljanje ponude sa izjavom ponuđača

Aneks 3-Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4-Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 5-Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona

Aneks 6-Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

Aneks 7-Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona

Aneks 8-Nacrt ugovora kojem će biti definisani svi ostali uslovi i bitni element ugovora

Aneks 9-Forma garancije za dobro izvršenje ugovora

Aneks 10- Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona



### 13. Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.



Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverta, mora biti navedeno:  
Općina Vogošća, Komisija za javne nabavke, ulica Jošanička broj 80, 71320 Vogošća

#### PONUĐA ZA NABAVKU

**"Izvođenje radova u ulici Hotonj Donji III (stari naziv ulice), odnosno Branilaca Hotonja (novi naziv ulice), na području Općine Vogošća".**

„NE OTVARAJ“ do 29.10.2015. do 14:00

Na zadnjoj strani koverta ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

### 14. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda

Ugovorni organ ne dozvoljava dostavljanje alternativnih ponuda.

### 15. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena.

### 16. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a).

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora ( cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.



## **17. Valuta ponude**

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

## **18. Kriterij za dodjelu ugovora**

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

## **19. Jezik i pismo ponude**

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilničnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

## **20. Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude je 60 dana računajući od dana dostavljanja ponude.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

## **OSTALE INFORMACIJE**

### **21. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda**

Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 13. ove tenderske dokumentacije i to:

Ugovorni organ: Općina Vogošća

Ulica i broj: Jošanička broj 80

Komisija za javne nabavke

Datum: 29. 10.2015.

Vrijeme do kada se primaju ponude: 12:00 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima.

Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

### **22. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda**

Ugovorni organ: Općina Vogošća

Ulica i broj: Jošanička broj 80

Komisija za javne nabavke

Mala sala III sprat

Datum: 29.10.2015.

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: 14:00 sati

### **23. Nacrt ugovora**

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta.



## OSTALI PODACI

### 24. Garancija za uredno izvršenje ugovora

Garancija za uredno izvršenje ugovora isnosi 10% od vrijednosti ugovora i dostavlja se u obliku bezuslovne bankovne garancije.

Garancija za ozbiljnost ponude iznosi 1% od vrijednosti ugovora i dostavlja se u obliku bezuslovne bankovne garancije.

### BEZUSLOVNA BANKOVNA GARANCIJA I OBRAZAC

Garancija za uredno izvršenje ugovora se predaje u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavnim. U tom slučaju ugovorni organ će ponuditi zaključivanje ugovora drugorangiranom.

### 25. Podugovaranje

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

Ukoliko u ponudi nije identifikovan podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, obratiti se pismeno ugovornom organu za saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ugovorni organ ukoliko odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obzložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (npr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a).

U slučaju podugovaranja ponuđač je dužan dostaviti, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

### 26. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

- potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,
- potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
- potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tenderskoj dokumentaciji.

### 27. Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH”, broj:103/14 od 30.12.2014.).

Preferencijalni tretman domaćeg će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.



Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor 15 %, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, registrirana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% radne snage rezidenti BiH.

Ugovorni organ kao dokaz za ispunjavanje uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg traži Potvrdu Vanjsko privredne komore BiH za predmetnu nabavku.

## **28. Rok za donošenje odluke o izboru**

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

## **DODATNE INFORMACIJE**

### **29. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije**

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:

- na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije.

Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena; ili

- na portalu javnih nabavki Agencije za javne nabavke BiH.

### **30. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja**

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmijeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u tački 32. tenderske dokumentacije.

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na jedan od načina iz tačke 35. tenderske dokumentacije, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

### 31. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su uz navođenje povjerljivih podataka navesti i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).



### 32. Izmjena, dopuna i povlačnje ponuda

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 14. tenderske dokumentacije, i to:

OPĆINA VOGOŠĆA

Komisija za javne nabavke

Ulica Jošanička broj 80, Vogošća

Ponuda - **"Izvođenje radova u ulici Hotonj Donji III (stari naziv ulice), odnosno Branilaca Hotonja (novi naziv ulice), na području Općine Vogošća"**.

Broj nabavke: 07-14-1933/15

IZMJENA/DOPUNA PONUDE  
„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede slijedeće:  
Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

### 33. Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvsti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

### 34. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.

### 35. Zahtjevani tehnički i opći uslovi



## ZAHTIJEVANI TEHNIČKI I OPŠTI USLOVI OD KJKP ViK-a SARAJEVO KAO KRAJNJEG KORISNIKA OBJEKTA

### TEHNIČKI USLOVI

#### 1.5.1. VODOVODNE CIJEVI

- Kvalitet kao "Saint Gobain", "TRM", "Buderus" ili slično, istog kvaliteta
- Cijevi treba da su po DIN EN 545, od ductile iron materijala klase K9 sa tyton spojem
- Spoj je tipa TYTON do profila DN 300, a preko STANDARD prema DIN 28603, sa brtvenim prstenom, koji su dio isporuke, ili prema zahtjevu ZAKLJUČANI SPOJ, a koji se moraju uključiti u ponudu
- Spojevi moraju da odgovaraju pritisku cijevi prema specifikaciji.
- Za sve cijevi vanjska zaštita je ZnAl debljine 400 gr/m<sup>2</sup> prekriven epoxy prahom, a unutrašnja zaštita cement malter (prema DIN EN 545), uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ 662
- Unutrašnja i vanjska površina isporučenih cijevi mora biti glatka i okrugla, a materijal mora da izdrži procedure bušenja i rezanja.

#### Opšta napomena:

- Materijali sa oštećenjima moraju se isključiti iz isporuke. Bilo kakva popravka na isporučenom proizvodu, neće biti prihvaćena.
- Materijal isporučen sa greškom će biti vraćen.
- Za svaku stavku Ponuđač je obavezan dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje se jasno može odrediti zahtijevani kvalitet. ( opšteni kataloški materijal nije primjeren navedenim zahtjevima)

#### 1.5.2. FAZONSKI KOMADI

- Kvalitet kao "Saint Gobain", "TRM", "Buderus" ili slično, istog kvaliteta
- Fazonski komadi od DIN 28614 do DIN 28648, ISO 2531, DIN EN 545.
- Zaštita: izunutra zaštićeno cement malterom prema DIN EN 545 (ili epoxy zaštita), a izvana epoxy-prahom prema DIN 14901 (debljina zaštitnog sloja minimalno 250 μm ), uz poštivanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ 662.
- Spoj je tipa TYTON do profila DN 300, a preko STANDARD prema DIN 28603, sa brtvenim prstenom, koji su dio isporuke, ili prema zahtjevu ZAKLJUČANI spoj, a koji se moraju uključiti u ponudu. Spojevi moraju da odgovaraju pritisku fazonskih komada prema specifikaciji.
- Nabavka uključuje i spojni material ( zaptivne gume, dihtunge, vijke i navrtke itd.)
- Svaki fazonski komad mora da ima utisnut znak proizvođača, nazivni prečnik (DN), nazivni pritisak (PN).
- Lukovi moraju imati oznaku ugla.
- Unutrašnja i vanjska površina isporučenih fazonskih komada mora biti glatka i okrugla.

#### Opšta napomena:

- Materijali sa oštećenjima moraju se isključiti iz isporuke. Bilo kakva popravka na isporučenom proizvodu, neće biti prihvaćena.
- Materijal isporučen sa greškom će biti vraćen.
- Za svaku stavku Ponuđač je obavezan dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje se jasno može odrediti zahtijevani kvalitet. (Uopšteni kataloški materijal nije primjeren navedenim zahtjevima)

### 1.5.3. VODOVODNE ARMATURE



- Kvalitet kao "Erhard", "Hawle", "PAM", "VAG", "Kiwa" ili slično, istog kvaliteta
- Armature treba da su po DIN3352, DIN 3202-F5, a prema specifikaciji.
- Prirubnice prema DIN 28604 i DIN 28605, a prema specifikaciji
- Poklopac i kućište od daktilnog željeza po EN 1563 (GGG – 400 po DIN 1693) unutra i vani zaštićeno epoxy- prahom GSK, debljine minimalno 250 mikrona, po DIN 30677 – T2
- Zasun DN 20-65 od obojenog metala, kod većih dimenzija od daktilnog željeza po EN 1563 (GGG – 400 po DIN 1693), iznutra zaštićen od korozije, a izvana vulkaniziran EPDM.
- Vreteno od plemenitog čelika (najniža vrijednost materijala 1.4021-X 20 Cr 13)
- Protok bez otpora - slobodan.
- Izolacija vretena postignuta preko višestrukih O- prstenova kao i dodatnog naliježućeg prstena. Prostor vretena preko otirućeg prstena zaštićen od prodora vode i prljavštine. O prstenovi u području prolaza vretena sa svih strana utegnuti u materijal otporan na koroziju ( po DIN 3547 –T1).
- Obezbjediti lagano otvaranje i zatvaranje, a pogotovo za veće profile od DN 250- 700 (dodatno pozicioniranje vretena pomoću dva samoodržavajuća osovinska kanalska ležaja (dupli ležaj) ili na drugi način).
- Garantni rok minimalno 5 godina.
- Certifikati: DWGV i OWGV.
- Nabavka uključuje i spojni material (zaptivne gume, dihtunge, vijke i navrtke itd.)

#### 1.5.3.1. Ugradbene garniture

- Operativna šipka od čelika, pocinčana.
- Mufna vretena i priključak od željeza GGG 400 po DIN 1693, zaštićena od korozije.
- Zaštitna i izvlačna cijev od PE.
- Zaštićena od prodora prljavštine i vode.
- Zaštita od izvlačenja.
- Garantni rok 5 godina.

#### 1.5.3.2. Ulične kape

- Ulične kape prema DIN 4055 , DIN 4056, DIN 4057
- Materijal sivo željezo GG 200, presvučeno bitumenom.
- Minimalna ispitna sila za poklopac 200 KN, za kućišta 400 KN.
- Garantni rok 5 godina

#### 1.5.3.3 Podzemni hidrant:

- Tijelo: Ljevano željezo GG 25 po DIN 1691, ventil-daktil GGG 50 prema DIN 1693.
- Kapacitet protoka: 160 m<sup>3</sup>/sat
- Zaštita: RESICOAT plastična epoxy zaštita, unutrašnja i vanjska, sa najmanjom debljinom zaštitnog sloja od 250 mikrometara.
- Potpuno automatski hidrant,
- Potpuna drenaža da štiti od smrzavanja
- Poklopac zaštićen čeličnom sajlom od gubljenja.
- Certifikat: GSK, WRAS

#### Opšta napomena:

- Materijal isporučen s greškom će biti vraćen.
- Materijal sa oštećenjima mora se isključiti iz isporuke. Bilo kakva popravka na isporučenom proizvodu neće biti prihvaćena



- Navesti vrstu materijala najvažnijih dijelova armatura.
- Konstrukcija armature mora obezbijediti pouzdan i dugotrajan rad. Konstrukcija mora odgovarati uslovima pritiska, temperature i kvaliteta vode za piće.
- Garancija za antikorozivne premaze u trajanju od najmanje 5 godina.
- Izveštaj o ispitivanju izolacije na elektroprobojnost od minimum 15 KV, GSK 250 mikrometara.
- Za svaku stavku Ponuđač je obavezan dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje se jasno može odrediti zahtijevani kvalitet. ( Uopšteni kataloški materijal nije primjeren navedenim zahtjevima)



#### 1.5.4. MATERIJAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE

Kvalitet kao "Erhard", "Hawle", "Kramer", "AVK", ili slično, istog kvaliteta

##### 1.5.4.1 Ogrlice

- Materijal za priključke «Ogrlice» prema DIN 1691-1693
- Izlaz bez navoja kao ZAK sistem ili ISO konekcija.
- Tijelo sedla od željeza GGG 400 zaštićeno epoxy-prahom po DIN 30677 – T2, uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ 662
- Zaptivač sedla od EPDM gume
- Traka od plemenitog čelika (najniže vrijednosti materijal 1.4301) presvučene gumom
- Vijci od nehrđajućeg čelika (najniža vrijednost materijala 1.4308)
- Navrtke od nehrđajućeg i otpornog na kiseline čelika (najniža vrijednost materijala 1.4401), zaštićene protiv klizanja
- Certifikat: DVGW, OVGW
- Garancija proizvođača 5 godina

##### 1.5.4.2 Ulični ventil - kućni priključci:

- Poklopac i kučište od željeza GGG 40 po DIN 1693 unutra i vani zaštićeno epoxy-prahom po DIN 30677 – T2, uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ 662
- Zasun od Ms 58 ili RG 7 izvana vulkanizirana EPDM gumom
- Vreteno od plemenitog čelika (najniža vrijednost materijala 1.4021-X 20 Cr 13)
- Konekcija bez navoja kao HAWLE - ZAK sistem ili ISO konekcija, AVK, KRAMER ili slično.
- Vijci zaštićeni od korozije
- Protok bez otpora - slobodan
- Izolacija vretena postignuta preko višestrukih ugaonih O-prstenova.
- Da je prostor vretena putem otirućeg prstena zaštićen od prodora vode i prljavštine i da su O prstenovi u području prolaza vretena sa svih strana utegnuti u materijal otporan na koroziju ( po DIN 3547-T1 )
- Certifikat: DVGW, OVGW
- Garancija proizvođača 5 godina

##### 1.5.4.3 Spojnice, koljena i ostali fitinzi:

- Konekcija bez navoja (ISO spoj), konekcija sa jedne strane push sistemom, a sa druge navoj (unutrašnji ili vanjski), konekcija sa jedne strane push sistemom, a sa druge strane bajonet sistem, a sve prema specifikaciji.
- Tijelo od željeza GGG 40 zaštićeno epoxy-prahom po DIN 30677-T, uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ 662
- Dupli NBR gumeni prsten za bajonet sistem
- Spojni prsten od POM-a (prsten protiv izvlačenja na ISO spoju)
- Certifikat: DVGW, OVGW
- Garancija proizvođača 5 godina



### 1.5.5. PE CIJEVI I FITIZNI

Kvalitet kao "Erhard", "Hawle", "Kramer", "AVK", ili slično, istog kvaliteta



#### 1.5.5.1. Spojnice, koljena i ostali fitinzi

- Konekcija bez navoja (ISO spoj), konekcija sa jedne strane push sistemom, a sa druge navoj (unutrašnji ili vanjski), konekcija sa jedne strane push sistemom, a sa druge strane bajonet sistem, a sve prema specifikaciji.
- Tijelo od željeza GGG 40 zaštićeno epoxy-prahom po DIN 30677-T, uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ 662
- Dupli NBR gumeni prsten za bajonet sistem
- Spojni prsten od POM-a (prsten protiv izvlačenja na ISO spoju)
- Certifikat: DVGW, OVGW
- Garancija proizvođača 5 godina

#### 1.5.5.2. Pe cijevi

- Cijevi treba da su od polietilena visoke gustoće PE 100 SDR 13 16/PN10, SDR 9/PN16 (crne sa plavom crtom),
- Na cijevima treba biti odštampan naziv proizvođača, nazivni pritisak, vrsta materijala, godina proizvodnje i DN cijevi
- Granulat bez recikliranog materijala granulata NP10-NP16.
- Certifikat TÜV, ISO 9001, EN 12.201-2, DIN 8074/8075

#### Opšta napomena:

- Materijal isporučen s greškom će biti vraćen.
- Materijal sa oštećenjima mora se isključiti iz isporuke. Bilo kakva popravka na isporučenom proizvodu neće biti prihvaćena
- Navesti vrstu materijala najvažnijih dijelova
- Konstrukcija proizvoda mora obezbijediti pouzdan i dugotrajan rad. Konstrukcija mora odgovarati uslovima pritiska, temperature i kvaliteta vode za piće.
- Garancija za antikorozivne premaze u trajanju od najmanje 5 godina.
- Izveštaj o ispitivanju izolacije na elektroprobojnost od minimum 15 KV, GSK 250 mikrometara.
- Za svaku stavku Ponuđač je obavezan dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje se jasno može odrediti zahtijevani kvalitet. ( Uopšteni kataloški materijal nije primjeren navedenim zahtjevima)

#### **ANEKSI:**

Aneks 2-Obrazac za dostavljanje ponude sa izjavom ponuđača

Aneks 3-Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4-Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 5-Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona

Aneks 6-Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona

Aneks 7-Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona

Aneks 8-Nacrt ugovora kojem će biti definisani svi ostali uslovi i bitni element ugovora

Aneks 9-Forma garancije za dobro izvršenje ugovora

Aneks 10- Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona

**OBRAZAC ZA PONUDU**

Broj nabavke: 07-14-1933/15  
Broj obavještenje sa Portala JN:

Općina Vogošća, Komisija za javne nabavke  
Ulica Jošanička broj 80  
Vogošća

---

Naziv ponuđača –ID broj

---

adresa ponuđača

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podugovarač se ne smatra članom grupe u smislu postupka javne nabavke.

**KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)**

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

**IZJAVA PONUĐAČA**

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, Broj obavještenja o nabavci: \_\_\_\_\_, dana 07.10.2015.god, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: 07-14-1933/15 ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvođenje radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je: \_\_\_\_\_ KM  
Popust koji dajemo na cijenu ponude je : \_\_\_\_\_ KM  
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je: \_\_\_\_\_ KM  
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) je: \_\_\_\_\_ KM  
Ukupna cijena za ugovor je: \_\_\_\_\_ KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i

Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.



4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH, te stoga naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretmanu domaćeg.

OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

5. Ova ponuda važi od šezdeset (60) dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do.....(datum).

6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

[.....]

Potpis ovlaštene osobe : [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija (**obavezno navesti svu dokumentaciju koju dostavljate**):

- 1.
- 2.
- 3.



## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - RADOVI

Naziv ponuđača: \_\_\_\_\_

Ponuda broj: \_\_\_\_\_

### PREDMJER RADOVA DIONICA I

#### OPŠTE INFORMACIJE :

**ZA SVE DOLE NAVEDENE TAČKE PREDMJERA, SVE USLUGE RADOVA, NABAVKE, DOSTAVE I.T.D., MORAJU BITI UKLJUČENE ZA POTPUNO IZVOĐENJE RADOVA.**

**PONUĐENU CIJENU KALKULISATI NA BAZI TEHNIČKIH USLOVA OD KJKP ViK KOJI SU U PRILOGU.**

Red Br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno KM
<b>1.</b>	<b>PRETHODNI RADOVI</b>				
1.1	Razbijanje, raskopavanje, utovar i odvoz na deponiju asfaltnog kolovoza i podloge na dionici gdje trasa cjevovoda prolazi saobraćajnicom odnosno trotoarom (uključujući i priključke).				
		m <sup>2</sup>	300		
1.2	Razbijanje, raskopavanje, utovar i odvoz na deponiju kolovoza od makadama, na dionici gdje trasa cjevovoda prolazi saobraćajnicom odnosno trotoarom (uključujući i priključke).				
	100 x 1 = 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100		
1.3	Postavljanje i skidanje premoštenja (mostovi od čeličnih ploča) preko rova za osiguranje automobilske saobraćaja sa višekratnom upotrebom.				
		kom	3		
1.4	Postavljanje premoštenja preko rova za osiguranje pješačkog saobraćaja (uski prelazi) sa skidanjem istih po završetku radova. Premoštenja su od drvenih greda i fosni sa zaštitnom ogradom vizier 1,10 m na obje strane.				
		kom	3		
1.5	Istraživanje i obilježavanje podzemnih instalacija na terenu prije početka i u toku izvođenja radova od strane predstavnika				

	komunalnih preduzeća (ViK, BH Telekom, Elektrodistribucija, Sarajevogas i dr.)				
		pauš.			



Red Br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.6	Izrada šliceva (otkopa) za otkrivanje postojećih instalacija, po cijeloj širini saobraćajnice odnosno trotoara. Iskop vršiti ručno uz primjenu HTZ propisa.				
		pauš.			
1.7	Pažljivo skidanje i deponovanje na stranu, betonskih ivičnjaka kojim prolazi trasa cjevovoda, radi ponovne ugradnje.				
		m'	20		
1.8	Postavljanje privremenog cjevovoda od plastičnih cijevi $\phi$ 2" za snabdijevanje vodom u toku izvođenja radova. Radovi obuhvataju: Nabavku odgovarajućih cijevi, montažu sa svim potrebnim materijalom, prebacivanje kućnih priključaka (20 komada) na privremeni cjevovod, te demontažu nakon završetka radova				
		m	320		
1.9	Postavljanje privremene drvene ograde sa obje strane rova za obezbjeđenje rova u toku izvođenja radova. Predviđena višekratna upotreba.				
		m	80		
<b>UKUPNO PRETHODNI RADOVI:</b>					
<b>2.</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				

**NAPOMENA:**

ISKOP ZEMLJE SE VRŠI PREMA DATIM NACRTIMA NA PREDVIĐENIM DUBINAMA SA PORAVNANJEM DNA, RAZUPIRANJEM I EVENTUALNIM CRPLJENJEM VODE. ISKOPU OBAVEZNO PREDHODI OBILJEŽAVANJE PODZEMNIH INSTALACIJA. AKO PRILIKOM ISKOPA DOĐE DO RUŠENJA ZEMLJE USLJED NEPAŽNJE I NEPOŠTIVANJA PROPISA, IZVOĐAČ SNOSI TROŠKOVE DOVOĐENJA U PRVOBITNO STANJE. PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA OBAVEZNO SE PRIDRŽAVATI VAŽEĆIH PROPISA I NORMI ZAŠTITE NA RADU. U BLIZINI POSTOJEĆIH INSTALACIJA OBAVEZNO SAMO RUČNI ISKOP. POD ISKOPOM SE PODRAZUMIJEVA BILO KOJE ISKOPAVANJE NPR. ROVOVI ILI JAME ZA RAZLIČITE OBJEKTE. EVENTUALNI ISKOPI POTREBNI ZA IZVOĐENJE GRADILIŠNIH PRISTUPNIH PUTEVA, RAMPI ILI DEPONIIJA MORAJU BITI SADRŽANI U CIJENI DOLE NAVEDENOG ISKOPA

2.1	Iskop rova III i IV kat. (80%+20%), sa utovarom iskopanog materijala u vozilo za odvoz istog na deponiju, a prema projektu i tehničkim uslovima. Dubina i širina rova do 2,0m.				
-----	---	--	--	--	--

	$0,85 \times 1,25 \times 320 = 340 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	340		
	- mašinski iskop 80%	$\text{m}^3$	272		
	- ručni iskop 20%	$\text{m}^3$	68		
Red Br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
2.2	Ručni iskop zemljanog materijala III i IV kategorije na mjestima ukrštanja rova, sa utovarom iskopanog materijala u vozilo za odvoz istog na deponiju.				
	- uzeto 5% = $340 \times 0,05 = 17,00 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	17		
2.3	Ručno dokopavanje rova za niše na mjesti-ma anker blokova, hidranata i zatvarača, sa utovarom iskopanog materijala u vozilo za odvoz istog na deponiju.				
	- uzeto 5% od ukupne količine	$\text{m}^3$	17		
2.4	Planiranje dna rova sa tačnošću $\pm 5,0 \text{ cm}$ i izbacivanjem suvišnog materijala van rova.				
	$320 \times 0,80 = 256,00 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	256		
2.5	Razastiranje sloja pijeska u rovu prije polaganja cijevi u sloju debljine 10 cm i nakon polaganja cijevi do 10 cm iznad cijevi.				
	$0,80 \times 320 \times 0,30 \approx 80,00 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	80		
2.6	Zatrpavanje rova tamponom propisane granulacije do nivelete saobraćajnice. (Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina – Službeni list Grada Sa-rajeva).				
	$(1,25-0,30) \times 0,80 \times 320 \approx 245 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	245		
2.7	Iskop materijala III i IV kategorije za izvođenje kućnih priključaka (20 kom.) Prosječna dubina iskopa je 1,1 m' a prosječna dužina je 8,0 m'.				
	Ukupan iskop: $1,10 \times 0,60 \times 10 \times 20 \approx 133 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	133		
	- mašinski iskop 60 %	$\text{m}^3$	80		
	- ručni iskop 40 %	$\text{m}^3$	53		
2.8	Razastiranje sloja pijeska u rovu prije polaganja cijevi za priključke, u sloju debljine 10 cm i nakon polaganja cijevi do 10 cm iznad cijevi.				
	$0,20 \times 0,60 \times 10 \times 20 = 24,00 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	24		
2.9	Zatrpavanje rova tamponom propisane granulacije do nivelete saobraćajnice. (Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina – Službeni list Grada Sa-rajeva).				
	$0,90 \times 0,60 \times 10 \times 20 = 108,00 \text{ m}^3$	$\text{m}^3$	108		






Red Br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
2.10	Odvoz iskopane zemlje vozilom na gradsku deponiju ili na odlagalište udaljenosti do 10,0 km sa dodatkom 20% na rastresitost.				
	(340+17+17+120) x 1,20 ≈ 595 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	595		
2.11	Demontaža postojećeg cjevovoda, vađenje cijevi i fazonskih komada raznih profila, te predaja investitoru ili odvoz na odgovarajuću deponiju.				
		pauš.			
<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:</b>					
<b>3.</b>	<b>TESARSKI RADOVI</b>				
3.1	Postavljanje i skidanje adekvatnog i odgovarajućeg razupiranja iskopa, 50 cm od dna iskopa do 20 cm iznad ruba iskopa. Obezbijedeni materijal mora omogućiti kvalitet za kontinuiranu i višekratnu upotrebu u periodu izvršenja na raznim lokacijama.				
	(320x1,00) x 2 / 5 = 128,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	128		
3.2	Nabavka, transport, montaža i demontaža privremene zaštitne ograde. Obezbijedeni materijal mora omogućiti kvalitet za kontinuiranu i višekratnu upotrebu u periodu izvršenja na raznim lokacijama.				
	320 x 26% ≈ 80 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	80		
<b>UKUPNO TESARSKI RADOVI:</b>					
<b>4.</b>	<b>BETONSKI RADOVI</b>				
Obavezno mašinsko spravljanje betona, kod ugradnje koristiti "vibrator". Oplata mora biti nova – glatkih površina . Prilikom izvođenja betonskih radova neophodno je obezbijediti uslove rada <b>bez prisustva vode.</b>					
4.1	Nabavke, transport i izrada betonskih anker blokova, betonom MB 20, u svrhu osiguranja cjevovoda, na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova.				
		m <sup>3</sup>	0,40		
<b>UKUPNO BETONSKI RADOVI:</b>					



Red Br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
<b>5. MONTAŽNI RADOVI</b>					
<b>NAPOMENA:</b>					
Za montažne radove na cjevovodu izvođač mora obezbjediti (nabaviti) sve neophodne dodatne osnovne materijale koji su potrebni ili zahtijevani za izvođenje radova. Izvođač mora uračunati utovar, transport, istovar i raznošenje duž rova.					
5.1	<p>Montaža cjevovoda od DUCTILE IRON-a (NP10), uključujući testiranje, čišćenje, dezinfekciju itd. Kvalitet cijevi kao „SAINT-GOBAIN“, „TRM“, „BUDERUS“ ili sl. i istog kvaliteta.</p> <p>Vanjska zaštita ZnAl 400 gr/m<sup>2</sup> pokrivena epoksi prahom.</p> <p>Unutrašnja zaštita cementni malter (prema DIN EN 545) uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ662.</p> <p>Unutrašnja i vanjska površina cijevi mora bit glatka i okrugla a materijal mora da izdrži procedure bušenja i rezanja.</p> <p>Obračun po m' ugrađene cijevi.</p>				
	- DN 150; "TYTON SPOJ"	m	210		
	- DN 100; "TYTON SPOJ"	m	100		
5.2	<p>Montaža fazonskih komada od DUCTILE IRON-a (NP10), uključujući testiranje, čišćenje, dezinfekciju itd. Kvalitet fittinga-fazonskih komada kao „SAINT-GOBAIN“, „TRM“, „BUDERUS“ ili sl. i istog kvaliteta.</p> <p>Prema od DIN 28614 do DIN 28648, ISO2531, DIN EN545.</p> <p>Vanjska zaštita epoksi prahom minimalne debljine zaštitnog sloja 250 mikrona prema DIN14901.</p> <p>Unutrašnja zaštita cementni malter (prema DIN EN 545) uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ662.</p> <p>Svaki fazonski komad mora imati utisnutu oznaku proizvođača, nazivni rečnik, nazivni pritisak a lukovi i oznaku ugla.</p>				
	- T - komad	DN 200/200	kom	-	
	- T - komad	DN 200/150	kom	-	
	- T - komad	DN 200/80	kom	1	
	- T - komad	DN 150/150	kom	2	
	- T - komad	DN 150/100	kom	2	
	- T - komad	DN 150/80	kom	1	



	- T - komad	DN 100/100	kom	1		
Red Br.	Opis		Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
	- MMA - komad	DN 200/80	kom	-		
	- MMA - komad	DN 150/80	kom	2		
	- MMA - komad	DN 100/80	kom	1		
	- E - komad	DN 200	kom	2		
	- E - komad	DN 150	kom	4		
	- E - komad	DN 100	kom	1		
	- F - komad	DN 200	kom	3		
	- F - komad	DN 150	kom	4		
	- F - komad	DN 100	kom	3		
	- FFR - komad	DN 200/150	kom	1		
	- FFR - komad	DN 200/100	kom	-		
	- X - komad	DN 150	kom	2		
	- X - komad	DN 100	kom	1		
	- FFK 22 - komad	DN 100	kom	1		
	- FFK 30 - komad	DN 200	kom	-		
	- MMK 11	DN 200	kom	1		
	- MMK 11	DN 150	kom	5		
	- MMK 22	DN 200	kom	-		
	- MMK 22	DN 100	kom	1		
	- MMK 30	DN 200	kom	2		
	MF spoj, (liveno želj-dakt)	DN 200	kom	-		
	MF spoj, (azbest - dakt)	DN 150	kom	1		
	MF spoj, (azbest - dakt)	DN 100	kom	1		
	- SPOJNICA (daktil - daktil)	DN 100	kom	-		
Red Br.	Opis		Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno KM





5.3	<p>Montaža, ispitivanje, ispiranje i dezinfekcija ovalnih EV zatvarača za NP10, za podzemnu ugradnju, sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom u svemu prema „Uslovima za projektovanje i izvođenje vodovodne mreže, datog u prilogu. Vodovodne armature su kvaliteta kao „ERHARD“, „HAWLE“, „PAM“, „VAG“, KIWA“ ili slično, istog kvaliteta.</p> <p>Armature treba da su po DIN 3352 i DIN 3202-F5.</p> <p>Poklopac i kučište od daktilnog ljevanog željeza po EN 1563 (GGG-400 po DIN 1693 unutra i vani zaštićeno epoksi prahom GSK minimalne deblina zaštitnog sloja 250m uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ662.</p> <p>Vreteno od plemenitog čelika (najniža vrijednost materijala 1.4021-X 20Cr 13).</p> <p>Protok bez otpora slobodan</p> <p>Izolacija vretena postignuta preko višestrukih O-prstenova kao i dodatnog naliježućeg prstena. Prostor vretena preko otirućeg prstena zaštićen od prodora vode i prljavštine. O prstenovi u području prolaza vretena sa svih strana utegnuti u materijal otporan na koroziju prema DIN 3547-T1.</p>				
	- DN 80 (duga izvedba)	kom	5		
	- DN 100 (duga izvedba)	kom	3		
	- DN 150 (duga izvedba)	kom	3		
	- DN 200 (duga izvedba)	kom	1		
5.4	<p>Montaža, ispitivanje, ispiranje i dezinfekcija kompletnih podzemnih hidranata DN80 za NP10 od ljevanog željeza GG25 prema DIN 1691. Ventil daktil GGG50 prema DIN 1693. Poklopac zaštićen čeličnom sajлом od gubljenja. Potpuna drenaža za zaštitu od smrzavanja.</p> <p>Unutrašnja i vanjska plastična epoksi zaštita RESICOAT najmanje debljine zaštitnog sloja 250 mikrometara.</p>				
	- hidrant (komplet) DN80 (duga izvedba)				
	- ovalna kappa				
	- FFkom. L=500mm				
	- N kom.				
		kom	5		
Red Br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno



5.5	<p>Vezivanje postojećeg vodovodnog sistema sa novoprojektovanim cjevovodom. Radove uraditi sa uputama i uz saglasnost, odnosno neposrednoj saradnji sa vlasnikom instalacije KJKP ViK Sarajevo.</p> <p>Napomena: Priključenje vodovodne instalacije od cijevi od centralnog vodovoda do šahta objekta koji se priključuje, vrši isključivo KJKP „ViK“ Sarajevo, a prema članu 25. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda – Sl. novine Kantona Sarajevo br.29/13.</p>				
	- DN 200/200	kom	-		
	- DN 200/100	kom	-		
	- DN 150/150	kom	2		
	- DN 150/100	kom	1		
	- DN 100/100	kom	1		
5.6	<p>Izvođenje kućnih priključaka sa ogrlicom, ventilom, ugradbenom garniturom, ventilskom kapom, spojnim materijalom, polietilenskim vodovodnim cijevima dužine do 10 m i ostalim potrebnim materijalom u svemu prema „Uslovima za projektovanje i izvođenje vodovodne mreže, datog u prilogu. Kvalitet kao „ERHARD“, „HAWLE“, „KRAMER“, „AVK“ ili slično.</p> <p>Procenjen broj priključaka je 20, a stvarni broj priključaka će se odrediti na licu mjesta.</p> <p>Radove izvoditi uz odobrenje i u neposrednoj saradnji sa vlasnikom instalacija KJKP „ViK“ Sarajevo.</p> <p>Napomena: Priključenje vodovodne instalacije od cijevi od centralnog vodovoda do šahta objekta koji se priključuje, vrši isključivo KJKP „ViK“ Sarajevo, a prema članu 25. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda – Sl. novine Kantona Sarajevo br.29/13.</p>				
		kom	20		
<b>UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:</b>					

Red Br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
<b>6.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>				
6.1	Iskolčavanje trase cjevovoda.	m	320		
6.2	Izrada asfaltnog kolovoza na dionici koja je raskopana (podužni i priključni rov) radi polaganja cjevovoda. Debljinu asfalta uskladiti sa postojećim, a približno d=8cm.	m <sup>2</sup>	300		
6.3	Dovođenje kolovoza od kaldrme u prvobitno stanje, na dionici koja je raskopana radi polaganja cjevovoda (tamponiranje). Uskladiti sa postojećom debljinom makadama.	m <sup>2</sup>	150		
6.4	Vraćanje betonskih ivičnjaka uz dodatak 5% novih, na podlogu prema postojećem stanju, na mjestima gdje prolazi trasa cjevovoda.	m <sup>2</sup>	20		
6.5	Čišćenje zone radova nakon završetka radova. (Uzima se trostruka širina rova)	m <sup>2</sup>	960		
6.6	Postavljanje oznaka za zatvarače i hidrante na objekte.	kom	18		
6.7	Izrada elaborata sa geodetskim snimkom izvedenog objekta i ostalih podzemnih instalacija u tačkama ukrštanja, vezivanja i karakterističnim tačkama na gradskoj poligonoj mreži.	m	320		
6.8	Izmještanje postojećih podzemnih instalacija, kao i onih koje nisu evidentirane u katastru podzemnih instalacija prema zahtjevima vlasnika instalacija i utvrđenom stanju na licu mjesta.	pauš.			
6.9	Osiguranje postojećih podzemnih instalacija na dijelu gdje trasa cjevovoda presjeca ili ide duž istih. Osigurati drvenom građom i potrebnom oplatom.	pauš.			
<b>UKUPNO OSTALI RADOVI:</b>					





## REKAPITULACIJA DIONICA I

<b>I</b>	<b>PRETHODNI RADOVI</b>	
<b>II</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>	
<b>III</b>	<b>TESARSKI RADOVI</b>	
<b>IV</b>	<b>BETONSKI RADOVI</b>	
<b>V</b>	<b>MONTAŽNI RADOVI</b>	
<b>VI</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>	
<b>UKUPNO BEZ PDV-a:</b>		
<b>PONUĐENI POPUST %:</b>		
<b>PDV 17%:</b>		
<b>UKUPNO SA PDV-om I PONUĐENIM POPUSTOM:</b>		



## PREDMJER RADOVA DIONICA II



### OPŠTE INFORMACIJE:

**Za sve dole navedene tačke predmjera, sve usluge radova, nabavke, dostave, montaže itd. moraju biti uključene za potpuno izvođenje radova.**


**Ponuđenu cijenu kalkulirati na bazi tehničkih uslova od KJKP ViK koji su u prilogu.**

REDNI BROJ	OPIS DJELATNOSTI	JED. MJERE	KOLIČIN A	CIJENA	
				JEDINIČNA KM	UKUPNA KM
<b>I. PRETHODNI RADOVI</b>					
1	Razbijanje, raskopavanje, utovar i odvoz na deponiju asfaltnog kolovoza i podloge na dionici gdje trasa cjevovoda prolazi saobraćajnicom odnosno trotoarom (uključujući i priključke). Obračun po m <sup>2</sup>				
	300 x 1,5 = 450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	450,00		
2	Razbijanje, raskopavanje, utovar i odvoz na deponiju kolovoza od makadama na dionici gdje trasa cjevovoda prolazi saobraćajnicom odnosno trotoarom (uključujući i priključke). Obračun po m <sup>2</sup>				
		m <sup>2</sup>	164,53		
3	Postavljanje premoštenja preko rova za osiguranje pješačkog saobraćaja (uski prelazi) sa skidanjem istih po završetku radova. Premoštenja su od drvenih greda i fosni sa zaštitnom ogradom visine 1,10 m na obje strane. Obračun po komadu.	kom.	2.00		
4	Postavljanje i skidanje premoštenja (mostovi od čeličnih ploča) preko rova za osiguranje automobilskog saobraćaja sa višekratnom upotrebom. Obračun po komadu.	kom.	2.00		
5	Istraživanje i obilježavanje podzemnih instalacija na terenu prije početka i u toku izvođenja radova od strane predstavnika komunalnih preduzeća (ViK, BH Telekom, Elektrodistribucija, Sarajevogas i dr.	pauš.	1.00		
6	Izrada šliceva (otkopa) za otkrivanje postojećih instalacija, po cijeloj širini saobraćajnice odnosno trotoara. Iskop vršiti ručno uz primjenu HTZ propisa.	pauš.	1.00		
7	Pažljivo skidanje i deponovanje na stranu, betonskih ivičnjaka kojim prolazi trasa cjevovoda, radi ponovne ugradnje.	pauš.	1.00		

REDNI BROJ	OPIS DJELATNOSTI	JED. MJERE	KOLIČIN A	CIJENA	
				JEDINIČNA KM	UKUPNA KM
8	Postavljanje privremenog cjevovoda za snabdijevanje vodom u toku izvođenja radova. Radovi obuhvataju: Nabavku PEHD DN63mm (Ø2"), PN10 cijevi, montaža na podzemne hidrante sa svim potrebnim materijalom (stabilna spojnica Ø2" sa unutrašnjim navojem i poluspojnicama sa vanjskim navojem Ø2" za prijelaz na PEHD cijev, prebacivanje kućnih priključaka Ø1" na privremeni cjevovod, te demontažu nakon završetka radova.	m'	535.00		
9	Postavljanje privremene ograde sa obje strane rova za obezbjeđenje rova u toku izvođenja radova. Predviđena višekratna upotreba.	m'	100.00		
<b>UKUPNO PRETHODNI RADOVI:</b>					
<b>II. ZEMLJANI RADOVI</b>					
<p>Iskop zemlje vršit će se prema datim nacrtima na predviđenim dubinama sa poravnavanjem dna, razupiranjem i eventualnim crpljenjem vode. Iskopu obavezno prethodi obilježavanje podzemnih instalacija. Iskop treba odmah snimiti, utvrditi stvarnu kategoriju zemljišta i količine uvesti u građevinsku knjigu.</p> <p>Posebnu pažnju obratiti da se kod otkrivanja podzemnih instalacija kopa ručno uz posebne mjere opreza. Prema podacima iz građevinske knjige će se utvrditi stvarni obračun.</p> <p>Ako prilikom iskopa dođe do rušenja zemlje usljed nepažnje i nepoštivanja propisa, Izvođač radova snosi troškove dovođenja u prvobitno stanje.</p>					
1	Iskop rova u zemljištu III i IV kategorije (70%+30%), širine prema priloženom poprečnom presjeku sa odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu udaljenost od rova. Obračun po m <sup>3</sup> iskopanog materijala. Ukupan iskop: 490.63 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	490.63		
	Mašinski iskop 80%		392.50	m <sup>3</sup>	392.50
	Ručni iskop 20%		98.14	m <sup>3</sup>	98.14
2	Ručno dokopavanje rova na mjestima izrade čvorišta, ugradnje armatura, hidranata, vezanjem na postojeću vodovodnu mrežu, izradu anker blokova, kolizije sa drugim instalacijama i sl. Sa odbacivanjem iskopanog materijala na potrebnu udaljenost. Obračun po m <sup>3</sup> iskopanog materijala	m <sup>3</sup>	12.00		
3	Planiranje dna rova sa tačnošću +/- 5 cm i izbacivanjem suvišnog materijala van rova Obračun po m <sup>2</sup> .				
		m <sup>2</sup>	427.46		




REDNI BROJ	OPIS DJELATNOSTI	JED. MJERE	KOLIČIN A	CIJENA	
				JEDINIČNA KM	UKUPNA KM
4	Nabavka, transport i razastiranje poravnavajućeg sloja pijeska, u rovu prije polaganja cijevi u sloju minimalne debljine 10,0 cm ispod dna cijevi. Obračun po m <sup>3</sup>				
		m <sup>3</sup>	55.91		
5	Nabavka, transport i razastiranje sloja pijeska, u rovu nakon polaganja cijevi, debljine 10,0 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m <sup>3</sup>				
		m <sup>3</sup>	81.19		
6	Zatrpavanje rova tamponom propisane granulacije do nivelete saobraćajnice. (Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina – Sl.list Grada Sarajeva). Obračun po m <sup>3</sup> .				
		m <sup>3</sup>	345.29		
7	Iskop materijala III i IV kategorije za izvođenje kućnih priključaka (procjenjen broj priključaka 28, a stvarni broj priključaka će se odrediti na licu mjesta). Prosječna dubina iskopa je 1,1 m, a prosječna dužina 8,0 m. Obračun po m <sup>3</sup> iskopanog materijala. Ukupan iskop: 197.12m <sup>3</sup>				
	Mašinski iskop 60%	118.27	m <sup>3</sup>	118.27	
	Ručni iskop 40%	78.85	m <sup>3</sup>	78.85	
8	Nabavka, transport i razastiranje poravnavajućeg sloja pijeska, u rovu prije polaganja cijevi za priključke u sloju minimalne debljine 10,0 cm ispod dna cijevi. Obračun po m <sup>3</sup>				
		m <sup>3</sup>	12.42		
9	Nabavka, transport i razastiranje sloja pijeska, u rovu nakon polaganja cijevi, debljine 10,0 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m <sup>3</sup>				
		m <sup>3</sup>	14.22		
10	Zatrpavanje rova tamponom propisane granulacije do nivelete saobraćajnice. (Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina – Sl.list Grada Sarajeva). Obračun po m <sup>3</sup> .				
		m <sup>3</sup>	100.26		
11	Utovar viška iskopanog materijala u vozila i prevoz na odgovarajuću deponiju na udaljenosti cca 5 km. Koeficijent rastresitosti 1.20				
	699,75*1,20	m <sup>3</sup>	839.70		




REDNI BROJ	OPIS DJELATNOSTI	JED. MJERE	KOLIČIN A	CIJENA	
				JEDINIČNA KM	UKUPNA KM
12	Demontaža postojećeg cjevovoda, vađenje cijevi i fazonskih komada raznih profila, te odvoz na odgovarajuću deponiju	pauš.	1.00		
<b>UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:</b>					
<b>III. TESARSKI RADOVI</b>					
1	Postavljanje i skidanje adekvatnog i odgovarajućeg razupiranja iskopa, 50cm od dna iskopa do 20cm iznad ruba iskopa. Obezbjedjeni materijal mora omogućiti kvalitet za kontinuiranu i višekratnu upotrebu. Obračun izvedene razupore za 100m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	180.00		
<b>UKUPNO TESARSKI RADOVI:</b>					
<b>IV. BETONSKI RADOVI</b>					
Obavezno mašinsko spravljanje betona, kod ugradnje koristiti „vibrator“. Oplata mpra biti nova-glatkih površina. Prilikom izvođenja betonskih radova neophodno je obezbijediti uslove rada bez prisustva vode.					
1	Izrada betonski blokova, betonom MB20, u svrhu osiguranja cjevovoda na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova.	m <sup>3</sup>	0.30		
<b>UKUPNO BETONSKI RADOVI:</b>					
<b>V. MONTAŽNI RADOVI</b>					
Za montažne radove na cjevovodu izvođač mora obezbijediti (nabaviti) sve neophodne dodatne i osnovne materijale koji su potrebni ili zahtijevani za izvođenje radova. Izvođač mora uračunati utovar, transport, istovar i raznošenje duž rova.					
1	Montaža cjevovoda od DUCTILE IRON-a (NP10), uključujući testiranje, čišćenje, dezinfekciju itd. Kvalitet cijevi kao „SAINT-GOBAIN“, „TRM“, „BUDERUS“ ili sl. i istog kvaliteta. Vanjska zaštita ZnAl 400 gr/m <sup>2</sup> pokrivena epoksi prahom. Unutrašnja zaštita cementni malter (prema DIN EN 545) uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ662. Unutrašnja i vanjska površina cijevi mora bit glatka i okrugla a materijal mora da izdrži procedure bušenja i rezanja. Obračun po m' ugrađene cijevi.				
	- DN150; „TYTON SPOJ“	m'	300.44		
	- DN100; „TYTON SPOJ“	m'	202.56		





REDNI BROJ	OPIS DJELATNOSTI	JEDINI CA MJERE	KOLIČIN A	CIJENA		
				JEDINIČNA KM	UKUPNA KM	
2	<p>Montaža fazonskih komada od DUCTILE IRON-a (NP10), uključujući testiranje, čišćenje, dezinfekciju itd. Kvalitet fitinga-fazonskih komada kao „SAINT-GOBAIN“, „TRM“, „BUDERUS“ ili sl. i istog kvaliteta. Prema od DIN 28614 do DIN 28648, ISO2531, DIN EN545.</p> <p>Vanjska zaštita epoksi prahom minimalne debljine zaštitnog sloja 250 mikrona prema DIN14901.</p> <p>Unutrašnja zaštita cementni malter (prema DIN EN 545) uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ662.</p> <p>Svaki fazonski komad mora imati utisnutu oznaku proizvođača, nazivni rečnik, nazivni pritisak a lukovi i oznaku ugla.</p>					
	T - komad	DN 150/100	kom	3		
	MMA - komad	DN 150/80	kom	3		
	MMA - komad	DN 100/80	kom	1		
	FFR - komad	DN 150/80	kom	1		
	FFR - komad	DN 100/80	kom	1		
	EU - komad	DN 150	kom	3		
	EU - komad	DN 100	kom	1		
	F - komad	DN 150	kom	3		
	F - komad	DN 100	kom	3		
	X – komad	DN 100	kom	1		
	MMK 11	DN 150	kom	6		
	MMK 22	DN 150	kom	2		
	MMK 30 <sup>0</sup>	DN 150	kom	1		
	MMK 45 <sup>0</sup>	DN 100	kom	1		
	MMK 11	DN 100	kom	1		
	MMK 45 <sup>0</sup>	DN 100	kom	1		
	MMK 11	DN 100	kom	1		

REDNI BROJ	OPIS DJELATNOSTI	JED. MJERE	KOLIČIN A	CIJENA	
				JEDINIČNA KM	UKUPNA KM
3	<p>Montaža, ispitivanje, ispiranje i dezinfekcija ovalnih EV zatvarača za NP10, za podzemnu ugradnju, sa ugradbenom garniturom i okruglom kapom u svemu prema „Uslovima za projektovanje i izvođenje vodovodne mreže, datog u prilogu. Vodovodne armature su kvaliteta kao „ERHARD“, „HAWLE“, „PAM“, „VAG“, KIWA“ ili slično, istog kvaliteta. Armature treba da su po DIN 3352 i DIN 3202-F5.</p> <p>Poklopac i kučište od daktalnog ljevanog željeza po EN 1563 (GGG-400 po DIN 1693 unutra i vani zaštićeno epoksi prahom GSK minimalne deblina zaštitnog sloja 250m uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ662. Vreteno od plemenitog čelika (najniža vrijednost materijala 1.4021-X 20Cr 13). Protok bez otpora slobodan</p> <p>Izolacija vretena postignuta preko višestrukih O-prstenova kao i dodatnog naliježućeg prstena. Prostor vretena preko otirućeg prstena zaštićen od prodora vode i prljavštine. O prstenovi u području prolaza vretena sa svih strana utegnuti u materijal otporan na koroziju prema DIN 3547-T1.</p>				
	DN 80 (duga izvedba)	kom	6		
	DN 100 (duga izvedba)	kom	3		
4	<p>Montaža, ispitivanje, ispiranje i dezinfekcija kompletnih podzemnih hidranata DN80 za NP10 od ljevanog željeza GG25 prema DIN 1691. Ventil daktil GGG50 prema DIN 1693. Poklopac zaštićen čeličnom sajlom od gubljenja. Potpuna drenaža za zaštitu od smrzavanja. Unutrašnja i vanjska plastična epoksi zaštita RESICOAT najmanje debljine zaštitnog sloja 250 mikrometara.</p>				
	-hidrant (komplet) DN 80 (duga izvedba) - ovalna kappa - FFkom. L=500mm - N kom.				
		kom	6		





REDNI BROJ	OPIS DJELATNOSTI	JED. MJERE	KOLIČIN A	CIJENA	
				JEDINIČNA KM	UKUPNA KM
5	<p>Izvođenje kućnih priključaka sa ogrlicom, ventilom, ugradbenom garniturom, ventilskom kapom, spojnim materijalom, polietilenskim vodovodnim cijevima dužine do 10 m i ostalim potrebnim materijalom u svemu prema „Uslovima za projektovanje i izvođenje vodovodne mreže, datog u prilogu. Kvalitet kao „ERHARD“, „HAWLE“, „KRAMER“, „AVK“ ili slično.</p> <p>Procenjen broj priključaka je 28, a stvarni broj priključaka će se odrediti na licu mjesta.</p> <p>Radove izvoditi uz odobrenje i u neposrednoj saradnji sa vlasnikom instalacija KJKP „ViK“ Sarajevo.</p> <p>Napomena: Priklučenje vodovodne instalacije od cijevi od centralnog vodovoda do šahta objekta koji se priključuje, vrši isključivo KJKP „ViK“ Sarajevo, a prema članu 25. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda – Sl. novine Kantona Sarajevo br.29/13.</p>				
		kom	28		
<b>UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:</b>					
<b>VI. OSTALI RADOVI</b>					
1	Iskolčavanje trase cjevovoda.				
		m□	503.00		
2	Izrada asfaltnog kolovoza na dionici koja je raskopana radi polaganja cjevovoda. Uskladiti sa postojećom debljinom asfalta.				
		m <sup>2</sup>	450,00		
3	Dovođenje makadamskog kolovoza u prvobitno stanje, na dionici koja je raskopana radi polaganja cjevovoda. Uskladiti sa postojećom debljinom makadama.				
		m <sup>2</sup>	164.53		
4	Vraćanje betonskih ivičnjaka uz dodatak 5% novih, na podlogu prema postojećem stanju, na mjestima gdje prolazi trasa cjevovoda.				
		pauš.	1.00		
5	Čišćenje zone radova nakon završetka radova (Uzima se trostruka širina rova)				
		m <sup>2</sup>	1282.65		



REDNI BROJ	OPIS DJELATNOSTI	JED. MJERE	KOLIČIN A	CIJENA	
				JEDINIČNA KM	UKUPNA KM
6	Postavljanje oznaka za zatvarače i hidrante				
		kom	15		
7	Izrada Elaborata sa geodetskim snimkom izvedenog objekta i ostalih podzemnih instalacija u tačkama ukrštanja, vezivanja i karakterističnim tačkama na gradskoj poligonoj mreži.				
		m <sup>2</sup>	503.00		
8	Izmještanje postojećih podzemnih instalacija, kao i onih koje nisu evidentirane u katastru podzemnih instalacija prema zahtjevu vlasnika instalacija i utvrđenom stanju na licu mjesta.				
		pauš.	1.00		
9	Osiguranje postojećih podzemnih instalacija na dijelu gdje trasa cjevovoda presjeca ili ide duž istih. Osigurati drvenom građom i potrebnom oplatom.				
		pauš.	1.00		
<b>UKUPNO OSTALI RADOVI:</b>					



### REKAPITULACIJA DIONICA II

<b>I</b>	<b>PRETHODNI RADOVI</b>	
<b>II</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>	
<b>III</b>	<b>TESARSKI RADOVI</b>	
<b>IV</b>	<b>BETONSKI RADOVI</b>	
<b>V</b>	<b>MONTAŽNI RADOVI</b>	
<b>VI</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>	
<b>UKUPNO BEZ PDV-a:</b>		
<b>PONUĐENI POPUST %</b>		
<b>PDV 17%:</b>		
<b>UKUPNO SA PDV-om I PONUĐENIM POPUSTOM:</b>		

## ZBIRNA REKAPITULACIJA ZA DINONICU I + DIONICU II



I	PRETHODNI RADOVI	
II	ZEMLJANI RADOVI	
III	TESARSKI RADOVI	
IV	BETONSKI RADOVI	
V	MONTAŽNI RADOVI	
VI	OSTALI RADOVI	
<b>UKUPNO BEZ PDV-a:</b>		
<b>PONUĐENI POPUST %</b>		
<b>PDV 17 %</b>		
<b>UKUPNO SA PDV-om I PONUĐENIM POPUSTOM:</b>		

Vogošća, oktobar 2015. godine

PONUĐAČ:

M.P.

\_\_\_\_\_

\* Obavezan ručni unos podataka

**Aneks 4**

**POVJERLJIVE INFORMACIJE**



Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

\_\_\_\_\_





## Aneks 5

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14) Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ ( Naveći položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_ čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ ( Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku radova – **"Izvođenje radova u ulici Hotonj Donji III (stari naziv ulice), odnosno Branilaca Hotonja (novi naziv ulice), na području Općine Vogošća"**, a kojeg provodi ugovorni organ Općina Vogošća, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ u "Službenom glasniku BiH", broj: \_\_\_\_\_ a u skladu sa članom 45. Zakona pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

### IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- Pod stečajem ili je predmetnom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- Propustio ispuniti obavezu s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. Stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. Stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne ispravke, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. Stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnosti podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_  
Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa

\_\_\_\_\_

M.P.



Aneks 6

**PISMENA IZJAVA  
IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ ( Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ ( Grad/općina ), na adresi \_\_\_\_\_ ( Ulica i broj ), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku radova – **"Izvođenje radova u ulici Hotonj Donji III (stari naziv ulice), odnosno Branilaca Hotonja (novi naziv ulice), na području Općine Vogošća"**, a kojeg provodi ugovorni organ Općina Vogošća, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ u "Službenom glasniku BiH", broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 52. stav ( 2 ) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja ili se suzdržava od obavljanja radnji koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i drugih odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao :

\_\_\_\_\_ Mjesto i datum davanja izjave :

\_\_\_\_\_ Potpis i pečat nadležnog organa

\_\_\_\_\_

M.P



Aneks 7

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj:39/14) Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti

( Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj:

\_\_\_\_\_ čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_

( Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke, otvoreni postupak za nabavku radova – **"Izvođenje radova u ulici Hotonj Donji III (stari naziv ulice), odnosno Branilaca Hotonja (novi naziv ulice), na području Općine Vogošća"** kojeg provodi ugovorni organ Općina Vogošća, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ u "Službenom glasniku BiH", broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 51. Zakona, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

### IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, ima:

1. najmanje 5 stalno uposlenih lica u stalnom radnom odnosu sa III stepenom stručne spreme neophodnih za izvođenje navedenih radova, najmanje 1 dipl.inž. građevine ili arhitekture sa položenim stručnim ispitom i 5 godina radnog iskustva u struci, jedno lice koje ispunjava uslove predradnika odnosno poslovođa sa V ili IV stepenom stručne spreme i 5 godina radnog iskustva, najmanje dva uposlenika sa odgovarajućim stepenom za rukovanjem sredstvima rada potrebnim za izvođenjem radova sa odgovarajućim radnim iskustvom.

2. da je u posljednje tri godine ili od datuma registracije ponuđača realizovao dva ugovora na poslovima sanacije ili djelimične rekonstrukcije građevinske infrastrukture sa pripadajućim objektima u vrijednosti od minimalno 100.000,00 KM.

3. da ima mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim sredstvima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora, kako slijedi:

Kamion do 10 t nosivosti kom 2,

Kombinovana mašina rovokopač-utovarivač kom 2,

Valjak od 2 tone kom 1, rezač asfalta 1 komad, vibro-žaba 1 komad i ostala neophodna oprema za izvođenje navedenih radova.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne ispravke, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz člana 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000.00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_



Potpis i pečat ponuditelja/kandidata

M.P.



**Aneks 8**

Na osnovu člana 69. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14“), a nakon provedene otvorenog postupka javne nabavke radova zaključuje se slijedeći

### **NACRT UGOVORA**

Između: Općine Vogošća, koju zastupa Edin Smajić, Općinski načelnik (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane i

\_\_\_\_\_, koga zastupa  
(naziv i sjedište firme)  
\_\_\_\_\_ direktor, (u daljem tekstu: Izvođač radova), s druge strane.

### **PREDMET UGOVORA:**

#### **Član 1.**

Predmet ugovora je **"Izvođenje radova u ulici Hotonj Donji III (stari naziv ulice), odnosno Branilaca Hotonja (novi naziv ulice), na području Općine Vogošća"**, a nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke radova.

Sastavni dio Ugovora je Ponuda odabranog dobavljača br. \_\_\_\_\_, sa predmjerom radova.

### **CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

#### **Član 2.**

Vrijednost ugovorenih radova bez PDV iznosi \_\_\_\_\_ KM, slovima (\_\_\_\_\_ KM).

PDV na ugovorenu vrijednost radova iznosi \_\_\_\_\_ KM (\_\_\_\_\_ KM).

Ukupna vrijednost ugovorenih radova, sa uračunatim PDV-om, iznosi \_\_\_\_\_ KM (\_\_\_\_\_ KM).

Plaćanje Izvođaču radova izvršiti će Naručilac na transakcijski račun izvođača radova otvoren kod \_\_\_\_\_.

### **PRAVA I OBAVEZE**

#### **Član 3.**

Naručilac se obavezuje da će obezbjediti svu projektno - tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova i uvesti u posao Izvođača radova.

Poslove nadzora nad izvođenjem radova vršit će predstavnik Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

#### Član 4.

Izvođač radova se obavezuje:

- da će izvesti ugovorene radove stručno, kvalitetno i u skladu sa dokumentacijom iz člana 2. ovog Ugovora, kao i standardima i normativima predviđenim za ugovorenu vrstu radova, te u skladu sa Zakonom o građenju;
- da će uz saglasnost Nadzornog organa pismeno obavijestiti Naručioca o datumu uvođenja u posao,
- da će redovno voditi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i ostalu građevinsko-tehničku dokumentaciju, te da će obračun situacija vršiti samo na osnovu prethodno ovjerenih količina izvršenih radova u građevinskoj knjizi od strane Nadzornog organa,
- da će u roku od tri dana po potpisivanju ovog ugovora imenovati odgovornog rukovodioca radova i pismeno o tome obavijestiti Naručioca,
- da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvršenim radovima koji se eventualno utvrde u toku izvođenja radova, a na zahtjev i u roku koji odredi Nadzorni organ,
- da otkloni sve nedostatke prilikom primopredaje radova u roku koji odredi Nadzorni organ,
- da otkloni sve nedostatke u garantnom roku na koje ukaže Naručilac,
- da će osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih materijala i opreme prema važećim standardima i zahtjevima iz projekta,
- da će organizovati i obezbjediti zaštitu svojih radnika, materijala i opreme na gradilištu i imovine uz gradilište,
- da će o svom trošku pribaviti sve ateste i garancije za sav ugrađeni materijal i opremu izdat od ovlaštenih institucija i iste predati Naručiocu,
- da će snositi sve eventualne štete pričinjene trećim licima prilikom izvođenja radova, odnosno nastalih kao posljedica izvođenja radova,
- da po završetku i primopredaji radova ukloni sav višak materijala i opreme sa gradilišta i da će po okončanju radova ili pozivu Naručioca ukloniti sve otpatke sa gradilišta,
- da zajedno sa Nadzornim organom sačini zapisnik o završenim radovima.



#### GRAĐEVINSKA KNJIGA I GRAĐEVINSKI DNEVNIK

#### Član 5.

Izvođač je dužan da vodi propisanu građevinsku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta u skladu sa zakonom i pravilima struke i to:

- građevinski dnevnik u dva primjerka - svakodnevno obostrano potpisan od strane Izvođača i Nadzornog organa Naručioca,
- građevinsku knjigu,
- Izvođač je obavezan da poslije konačnog obračuna radova putem Nadzornog organa dostavi Naručiocu građevinsku knjigu koja sadrži sve tačne podatke o mjerama i količinama stvarno izvedenih radova, te služi za sastavljanje zapisnika o izvršenim radovima,
- da dostavi Naručiocu građevinski dnevnik u dva primjerka,
- upis u građevinski dnevnik za Izvođača vrši Rukovodilac gradilišta (Voditelj građenja), a za Naručioca Nadzorni organ.

Da ne bi došlo do zastoja u građenju, Rukovodilac gradilišta (Voditelj građenja) je dužan u ime Izvođača radova, upisom u građevinski dnevnik, pravovremeno tražiti od Nadzornog organa pojašnjenja o eventualnim nejasnoćama u tehničkoj dokumentaciji, a Nadzorni organ Naručioca je dužan dati stručno objašnjenje u primjerenom roku, a najkasnije u roku od 10 dana.

#### ROK IZVOĐENJA RADOVA

#### Član 6.

Izvođač radova se obavezuje da će posao iz člana 1. ovog Ugovora završiti u roku od devedeset dana od dana zaključenja Ugovora.

Rok za izvođenje radova može se izmijeniti samo u slučaju odobravanja od strane Naručioca i na pismeni zahtjev Izvođača radova. Zahtjev Izvođača radova će se prethodno razmotriti i ukoliko Nadzorni organ utvrdi da je isti opravdan pismeno će odobriti produženje roka.



## **UGOVORNA KAZNA**

### **Član 7.**

U slučaju prekoračenja rokova predviđenih dinamikom izvođenja radova, Izvođaču radova se umanjuje naknada za obavljene posao za svaki dan prekoračenja u iznosu od 0,5 %, a obračunava se na ukupno ugovorenu vrijednost.

Ukupna obračunata kazna zbog kašnjenja ne može biti veća od 5% od vrijednosti ugovora.

U slučaju nekvalitetnog izvođenja radova Naručilac će zadržati iznos od 10% od svake privremene situacije.

### **Član 8.**

Po izvršenju radova Nadzorni organ iz člana 3. ovog Ugovora će izvršiti pregled i o eventualnim nedostacima izvijestiti Izvođača radova, koji je dužan iste otkloniti u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti, o svom trošku.

## **BANKOVNE GARANCIJE**

Garancija za izvršenje ugovora je „bezuslovna bankovna garancija“ i ista iznosi 10 % od vrijednosti ugovorenih radova. Izvođač radova istu dostavlja u roku od 7 dana od dana zaključivanja ugovora i ista traje 24 (dvadesetčetiri) mjeseci.

Ista se aktivira ukoliko Izvođač radova ne izvodi radove na vrijeme, ukoliko ne poštuje zahtjeve Naručioca ili Nadzornog organa, ukoliko grubo krši odredbe Ugovora, ukoliko radove ne izvodi u skladu sa Zakonom o građenju, pravilnicima i normativima za ovu vrstu radova, ukoliko ne otkloni nedostatke na koje Nadzorni organ ukaže prilikom izvođenja radova, ukoliko dođe do kvarova ili oštećenja na završenom objektu, a Izvođač radova iste ne otkloni u roku od 7 dana ili ukoliko ne ugrađuje materijale traženog kvaliteta.

## **GARANTNI ROK**

### **Član 9.**

Garantni rok za izvedene radove je dvadesetčetiri (24) mjeseca, od dana kada nadzorni organ primi izvedene radove po ugovoru.

Izvođač radova se obavezuje da će sve nedostatke i kvarove, nastale usljed loše i nestručno izvedenih radova, a koji se pojave u garantnom roku, otkloniti u roku od 7 (sedam) dana po prijavi Naručioca.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 10.**

Naručilac može raskinuti Ugovor i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u slijedećim slučajevima:

Ukoliko se Izvođač radova ne pridržava ugovorenih obaveza, odnosno ukoliko grubo krši odredbe ugovora.

- ako Izvođač radova ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa Dinamičkim planom,
- ukoliko kvalitet izvedenih radova nije u skladu sa tehničkim propisima,
- ako Izvođač radova ne izvede radove u predviđenom roku, izuzev ako je za odstupanje data pismena saglasnost Nadzornog organa,
- ako Izvođač radova izvodi radove nekvalitetno i ne izvršava poslove po nalogu Nadzornog organa,
- ukoliko poslove ustupi drugoj firmi ili podugovaraču poslova kojeg nije naveo u prihvaćenoj ponudi.



## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 11.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o građenju, uzanse o građenju i odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

### Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da je u slučaju eventualnog spora po ovom Ugovoru nadležan Općinski sud u Sarajevu.

### Član 13.

Ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po tri.

IZVOĐAČ RADOVA  
DIREKTOR

NARUČILAC RADOVA  
OPĆINSKI NAČELNIK

---

---

Edin Smajić



Aneks 9

## OBRAZAC IZJAVE O DOSTAVI GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Naziv ponuđača: \_\_\_\_\_

Adresa ponuđača: \_\_\_\_\_

ID broj ponuđača: \_\_\_\_\_

Kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku: \_\_\_\_\_, prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije, dajem:

### IZJAVU

kojom izjavljujemo i potvrđujemo da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji ponuđač, u roku od 10 dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora, dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku безусловne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine.

Za ponuđača:

\_\_\_\_\_  
(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe privrednog subjekta)

\_\_\_\_\_  
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta) MP

## Aneks 10

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 47. st. (1) tačaka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_, sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_  
(Ime i prezime)

izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili  
srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ ID broj: \_\_\_\_\_

(Naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),

čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ na adresi \_\_\_\_\_  
(Ulica i broj)

(Grad/općina)

kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_

(Navedi tačan naziv i vrstu postupka javne nabave),

a kojeg provodi ugovorno  
tijelo \_\_\_\_\_

(Navedi tačan naziv ugovornog tijela)

za koji je objavljena obavijest o javnoj nabavi (ako je objavljena obavijest) broj: \_\_\_\_\_  
na Portalu javnih nabavki i web stranici Općine Vogošća broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 47.  
stavcima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

### IZJAVLJUJEM

1. Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u  
navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska  
sposobnost iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) su istovjetni sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obvezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog tijela i u roku kojeg odredi ugovorno tijelo sukladno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotrebe neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuđača.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat ponuđača:

